



**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA**

IZMEĐU

**KOMISIJE ZA REGULACIJU KOMUNIKACIJA
REPUBLIKE BUGARSKE**

I

**AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
CRNE GORE**

Komisija za regulaciju komunikacija Republike Bugarske (CRC) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), u daljem tekstu „Potpisnice Memoranduma“,

Djelujući u cilju proširenja prijateljskih odnosa na osnovu jednakosti i međusobne koristi,

Uviđajući značaj koji servisi elektronskih komunikacija imaju u povećanju društvenog i ekonomskog blagostanja u obje zemlje,

Uzimajući u obzir

- a. Zajedničku osnovu za planove i programe, i njihovu spremnost da održavaju redovne kontakte i da razvijaju praktičnu saradnju po pitanjima koja se odnose na usluge elektronskih komunikacija, i
- b. Povoljnosti za i za CRC i za EKIP, koje proizilaze iz saradnje između ova dva regulatorna tijela na pitanjima koja se odnose na razmjenu informacija, iskustva i dokumentacije vezane za razvoj regulacije usluga elektronskih komunikacija u obje zemlje.

Uvjere da je potrebna i poželjna veća saradnja između ova dva tijela,

Ovim putem izražavaju saglasnost da sarađuju u cilju razmjene informacija i iskustva, kao što slijedi:

Član 1

Potpisnice će redovno razmjenjivati informacije koje se odnose na razvoj politike i strategija elektronskih komunikacija u svojim zemljama.

Član 2

Potpisnice će takođe redovno razmjenjivati informacije o nacionalnim zakonima i propisima o elektronskim komunikacijama, uključujući sve njihove izmjene i dopune.

Član 3

Potpisnice će razmjenjivati sve javno dostupne podatke o svojim aktivnostima i nacionalnim tržištima elektronskih komunikacija. Ovi podaci će se ažurirati na godišnjem nivou.

Član 4

Razmjena delegacija stručnjaka može se održavati redovno ili po potrebi *ad hoc*, da bi se proučili tehnički, pravni, ekonomski i drugi aspekti regulatornih aktivnosti na nacionalnom nivou.

Član 5

Potpisnice će, po potrebi, jedna drugu obavještavati i dostavljati jedna drugoj pozive na međunarodne simpozijume i konferencije koje se organizuju pod njihovim pokroviteljstvom.

Član 6

Visoki predstavnici Potpisnica će se redovno sastajati zbog konsultacija kako bi razmotrili primjenu ovog Memoranduma, da bi utvrdili prioritete saradnje u narednom periodu i da bi razmijenili mišljenja i, po potrebi, preduzeli zajedničke aktivnosti i zauzeli zajednički stav na evropskim i drugim međunarodnim forumima i organizacijama u vezi sa sektorom komunikacija.

Član 7

Potpisnice će na dvogodišnjem nivou razmatrati rezultate i svoju saradnju predviđenu ovim Memorandumom o razumijevanju. Ako bude potrebno, Potpisnice će razmotriti potrebu za poboljšanjem saradnje i dati odgovarajuće predloge za izmjenu obima ovog Memoranduma o razumijevanju.

Član 8

Odredbe ovog Memoranduma nisu pravno obavezujuće za Potpisnice, neće se tumačiti kao sporazum po međunarodnom pravu i neće podrazumijevati prava i obaveze prema međunarodnom pravu.

Član 9

Uz saglasnost obje Potpisnice, u tekst Memoranduma mogu se unijeti dopune i izmjene, dokumentovane kao protokoli, koji čine sastavni dio ovog Memoranduma.

Član 10

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na dan koji je dolje naveden i može ga raskinuti svaka Potpisnica jedan (1) mjesec nakon prethodnog dostavljanja obavještenja o tome drugoj Potpisnici.

Sačinjen u.....na dan 15.10. 2013. na zvaničnim jezicima ovih zemalja, bugarskom po Ustavu Republike Bugarske i crnogorskom, prema Ustavu Crne Gore, i na engleskom, svaki u dva originalna primjerka, gdje će svi tekstovi biti jednako autentični.

U slučaju bilo kakvog odstupanja, kod tumačenja ovog Memoranduma važiće tekst na engleskom jeziku.

**U ime Komisije
za regulaciju komunikacija
Republike Bugarske**

**Veselin Bozhkov PhD
Predsjednik**

**U ime Agencije
za elektronske komunikacije i
poštansku djelatnost
Crne Gore**

**Zoran Sekulić
Izvršni direktor**

